



+27 12 752-6200



info@nect.org.za



Ground Floor, Block D,
Lakefield Office Park,
272 West Avenue,
Centurion, 0163



<https://nect.org.za/>

THEKGO YA GO BALA KA GAE

Tlhahli 2 ya 2 ya batswadi le bahlokomedi

Melaotheo ya go bala

Go bala ka gae



GO THEKGA GO BALA KA GAE

Naa legae la gago ke legae la go bala? Go hlohleletša go balela boithabišo, bana ba swanetše go rutwa go bala ka gae e se go sekolong fela.

Maano a go thuša go dira gore go bala e be karolo ya bophelo bja lapa la gago ka mehla še.

Dira sekamehla sa go bala. Hwetša

nako ya maleba, nako ye e homotšego le lefelo leo ngwana wa gago a ka le šomišetšago go bala. Se se ka dirwa ka morago ga sekolo goba pele ga go robala.

Ke a go balela, o a mpalela

Ipheng nako ya go balela godimo le bana ba gago. Ba ipshine ka nako ye e kgethegilego le batswadi. Bomorwarre le dikgaetšedi le bona ba ka fana sebaka sa go balelana ka gae.

Gatee fela ga go a lekana!

Hlohleletša ngwana wa gago go bala kanegelo ye a e ratago kudu go feta gatee. Go bala ka go boeletša go tla ba thuša go bala ka lebelo le ka nepagalo. Go bala kanegelo leboelela le gona go dumelela bana go itemogela dilo tše diswa ka ga kanegelo nako ye nngwe le ye nngwe ge ba e bala.

Thekga mošomo wa barutiši

Batswadi le barutiši ba swanetše go šoma mmogo go thuša bana gore ba gole bjalo ka babadi bao ba nago le boitshepo. Ge morutiši a romela ngwana gae le puku go yo e bala, leka go theeletša ngwana wa gago ge a bala. Morutiši a ka go kgopela go tlatša letlakala la rekoto go thuša go latela mohlala wa tše ngwana wa gago a šetšego a di badile.

Ngwana wa gago a ka tloga a ipshina ka go bala ge a bona gore o tloga o tšea karolo ka mahlaha le kgahlego mešomong ya gagwe!



Go thuša bana bao ba katanago le go bala

Ga se bana ka moka bao ba ithutago go bala ka kgato ya go swana. E ba le bopelotelele baneng ba gago gomme o ba hlohleletše kudu ka moo go ka kgonagalago.

Leka papadi ye e latelago ge eba o na le bana bao ba katanago le go bala:

Dira dikarata tša Medumo ya Ditlhaka

- Mena o be o gagole seripana sa pampiri ka dikwere tše nnyane.
- Ngwala tlhaka ya alefabeto godimo ga sekwere se sengwe le se sengwe se se nnyane.



- Phatlalatša diripana tša dipampiri. Šupa ditlhaka ka go fapafapana. Kgopela bana ba gago go bolela medumo (e sego maina a ditlhaka).
- Kgopela bana ba gago go bopa mantšu a a fapafapanego ka go šomiša dikwere tša ditlhaka. Ge ba bea medumo mmogo, ba swanetše go bolela medumo, gomme ba bale mantšu.



- Sa go latela, kgopela bana ba gago gore ba ngwale mantšu a fase pampišaneng.



Go hwetša menyetla/dibaka tša go bala

Bana ba swanetše go itlwaetša go bala ka gae le sekolong. Šomiša methopo ye e fapafapanego ya go bala bjalo ka dikgatišobaka goba dipuku tša tšhegišo tšeo ba ka di balago ka bobona. Re ka ruta bana mkgwa wa go bala ka go thekga mošomo wa barutiši, bana ba ka ba babadi ka bobona.

Tsenela bokgobapuku

Ditirelo tša bokgobapuku ga di lefelelwe. Iša ngwana wa gago go yo tsenela/ingwadiša bokgobapukung bja setšhaba. Ba ka tšea dipuku tše nne ba di swara dibeke tše pedi. Maetwana a kgafetša go ya bokgobapukung a thuša bana go tlwaela go bala – e lego se sengwe seo ba ka ipshinago ka sona bophelo ka moka.

- Nal'ibali www.nalibali.org (Mo, o ka hwetša methopo ya go bala ya go se lefelelwe ka maleme a mmalwa)
- NECT www.nect.org
- Room to Read www.roomtoread.org
- Bokgobapuku bja Ditšitale Lefaseng ka Bophara www.digitallibrary.io



Taoneloutela methopo ya go bala sellathekeng sa gago ntle le tefo

Go na le methopo ye mmalwa ya go bala ya go se lefelwe yeo o ka e hwetšago go tšwa go App Store sellathekeng sa gago. Re šišinya tše:

- African Storybook Reader (AsbReader)
- Book Dash (e swanetše kudu babadi ba banyane)

Go na le diwebsaete tšeo ka tšona o ka fihlelelago methopo ya go bala ntle le tefo:

- Fundza Mobi www.live.fundza.mobi



Rekela bana ba gago dipuku

Ge go kgonagala, rekela bana ba gago dipuku bjalo ka dimpho. Ka tsela ye, ba tla ithuta gore dipuku ke mothopo wo o kgethegilego wo bohlokwa.

Go hwetša maele a mangwe ka ga go bala, o ka lebelela methopo ye e latelago:

- DBE: isiqondiso se ndlela abazali abangenza ngayo ukufunda kwezingane zabo kuphumelele <https://www.education.gov.za/Informationfor/ParentsandGuardians.aspx>

- Nal'ibali: ukwenza ukufunda nokuhala kube yingxenye yekhaya lakho. <https://www.nalibali.org/news-blog/blog/making-literacy-part-your-home>
- NECT: iseluleko kubazali ukuthi bangazisekela kanjani izingane zabo ngesikhathi se-Covid 19. <https://sacoronavirus.co.za/2020/05/20/advice-to-parents-supporting-your-children-through-the-covid-19-lockdown/>
- NECT: imihlahlandlela yokufunda nokusekelwa kwabazali ekuhlomiseni izingane zabo ukufunda. <https://nect.org.za/materials/advice-to-parents>
- Reading Rockets: Ukufunda 101 – umhlahlandlela wabazali. <https://www.readingrockets.org/reading-101-guide-parents>
- WCED: isiqondiso sabazali, masenze imfundo ibe ngcono ndawonye. Ingabe ingane yakho ifundile, yabhala futhi yaprakthiza izibalo namuhla? <https://wcedonline.westerncape.gov.za/tips-parents/guide-parents>
- Reading Rockets: Go bala 101 – Tlhahlo ya batswadi <https://www.readingrockets.org/reading-101-guide-parents>
- WCED: Parents' Guide, A re kaonafatšeng thuto mmogo. Naa ngwana wa gago o badile, o ngwadile le go itlwaetša Mmetse lehono? <https://wcedonline.westerncape.gov.za/tips-parents/guide-parents>



+27 12 752-6200



info@nect.org.za



Ground Floor, Block D, Lakefield Office Park,
272 West Avenue, Centurion, 0163



<https://nect.org.za/>

